

ЧУРАПЧЫ
ОРОНУОНУН
КАБЫАТА

№ 84 (7469) © 1993 г. От майми 17 күнэ. Суббота © Санаата 1 солк. 50 харчы.

Информационной и типиннэрии

Иккинч боппуруоһунан
сессия 6-ыс №-дээх уоку-

CHA

Петр КАЛАЧЕВ.

(Бүтүүтүн 2-с стр. нэр)



Дыонисор байгаларин
онорхутарыгар сырыну
булууга олус үлүһүэйэ
эрээн үөннэри, крокодил-
лары нэһэри эһэн кэбис-
питтэрин ойдообонно да
хаалбыттара, Биердэ өй-
донөн тула өртүлэрин кө-
рүмүттэра уонна кураа-
нахтаммытыттан сага ал-
лайбыттара, Кэлин өккү-
батордарга үөсүүр куу-
руссалар баалларын өй-
дүү биэрбиттэро, Кинишэр
атахтарын тиринтэ сууй-
дахха-тараатахха, онор-
доххо олус үчүгэй көрүн-
нэһэллэр.

Сивомонка: венгер дизайнер Магдолина Наси сага матырыбаалтан ман-
нык суумкалары оңорор.

МТИ—РИТА—ССТА
фотолара.

Редакция почтата

ҮӨРҮҮБҮТ УЛАХАН

Бийиги, арстан вете-
раннара бочуоттаах сэл-
мэлдэнтэ тахсан, кэр-
дээрэйһинан үлэлнир-
мэхэтан тахсан одоробут.
Дынара-уонка дүүээрэл
ардытар шары да буу-
лаал үөрлөр адыһах кур-
дун. Онон бийиги тусу-
тугар кыра да кыйам-
мы, сэнээрин сэрлэкс-
тэр, кыра оёлуу үөрэр-
биг да нэмшээх буолуо-
дун. Онуну түгэн тунуу-
батыттан, умнуулабатах
пытыттан астынабыт.

Ол курдук, урут үлээбит эргеммит төрүл-тэтэ ойөөн байыл кыһын иппи төгүл хартынам, биһир төгүл чапчатыллы.

бит сынанан комбикорм атыллаата. Онов ааспыт өртүгэр уһуннук, чыаһы-пөйдик үлээлэбиллэрин биллээлэр, ойдуулар, ойдуулар эбит дини ула-ханык үөрдүбүт. Туһу-лаан райпотребсоюз са-лалататыгар, председате-лнэр Герасим Степа-нович Платонова уонна ба-лабыт эргизмэнт тэрилтэ-тин председателигэр Се-мон Иванович Никитин-нэ махтанабыт. Иннини-ти да умнубаттарыгар, үлэлэригэр ситиһилэри, баҕарабыт, бийиги, эргизон ветераннара.

Т. СОКОЛЬНИКОВ.
Директ. биб.

Ага дойдуну көмүскүүр Улуу сэрингэ немешкэй халабырдыттары кыайыны 50 сыла тголара балтаран эрэ смл курдук хаалла. Итинэн сибээстээн редакция бүгүнгүттэн ыла «Улуу Кытайыны 50 сылын көрсө» диян санга рубриказы үлэлэтэр. Онон уодаһыныах сэрин толоонуттан эргиллибэтэх, дойдоларыгар ийбэлэнт буолан эргиллибиттэр, хорсун-хоодут буйуйуннар, тыыла кыайыны уансыбыт сыйлайат сындааһыныах колхозтаахтар кыабнээннэх үлэлэрин тустарынан суруйаргытыгар көрдөһүүт.

Дьһээр, оспот бааһа дэргэн сөп этэ. Ол эрэри
бир сантиметр көрөгө улуунаах, испинскэ маһын
саба синниһэтэс, спарид дуу, зонца дуу кырамытата,
ипин ханас атабын сототун аллараа өртүгэр хатанан
сылдыһылт. Уоттаах сэрин умнуудубат, оспот «бля-
дз» буолан, орубуна 42 сыл онук арахаһаа дьү-
һаахтасыт.

Ленинград 900 бинарын хонхутаах уншуктаах блокадатын муус нэмүлдүү того хотон Кыһыл Армия сэринлэрэ нымэн ниририллэрин үгэнэ атэ. 510-с стрелковой полк автоматчиктарын ротатын номандира нуучча хохуун юйнитэ лейтенант Петров «Ураа!» хаймытаабытынан красноармеецтарын суост-таах атаанаа туруорбута. Саха уола, Чурапчы ки-ниэт Егор Николаевич Ожонешников сабыс-сага ППШ-тынан касса суох ытылаабытынан нинни-диэки сүүрэн кэспитэ.

Хас да эрээтгөөх оноллан бөгөөдгүймүт кыры-
ний урдала немецтэртэн былдыныр ити кырынгэ.
Егор сототун былчынын пугиригэр таптарбытын
билбита эрээри сөччө огустарботара. Остоохтүүн хал,
сыһың улугтара аасытын изниэ медсестрага көрдө-
рөн, били өрүүтүн идьэ сылдыр индивидуальной
панеттара диэннэни, барабаскылаппыта. Сарыны-
гар хааннаах фашистартан өһү-сааһы ситиһэ эмнэ
эмин толоонугар баар буолбута.

Бгор Окочешников бизэс эстэр винтовникытар ыстыгытын кэчэрдэн сэрин уот кутаатытар өстөөх-түүн уун-утары көрсүбөн тылы-тыагыска харбайар олжуһута Москва оборонатын нуһнэрлэһэн сабалар-мыта. Ол 1941 сыл алтынныгыттан сыард, бөмбө эстэр дарбааныларын, буулдыа нисалээх. Иһирэнтин суоһуттан-суодалыттан этэ тардарын, ситэ кэдэг-иһирин ама умнуо баара дуо. Тимир ылыык биһир бөдөг, түмсүүлээх тымыра Юхново станцияны фа-шистартан босхолооһунга өлөр өлүү буорайын сы-тын аан баатын билбитэ, бобобуой сурахтанын онно ылбыта.

Халхыг тэвчлэн дэххэлдмэн нэгж нийгэм нэрлэн дийнх дүүдүүр. Өстөөх снэрдтэрин шибстээх кырамталара олүү-сүүтүү нечигэ буудан ыһыраллар. Тогута-быһыга нэгтүүлүүбүт бааршар дуунтарга үөрбэ нэрлэтэ тырыгшлар үгүү курдук сымылдлан нэлэн, кийн көхсүн-туоһун курдатты, дьолүтэ сүүрүүх айылаахтар. Белдэй талахтар быастарын сагаа тахсан илэн Егор бундэ кийнх дээжэ айылаах түһэр. Туохха нэтиллэн дуу, туохтан нигэн дуу түөрэ бэрдэрбитин өйдүн нийншэ уга атадын буутар табыллыбытын билэр. Үөрдэх «ураа» халхыг дохсун дуорана охсуулаах атааг угаарбат нигээһинэ кийнх аага дайбан ырааттар ыраата турар. Отгон кийн хаана бүөх өтөөх хонугта тохтор, бэйлэтэ ой-мэй барар дийнх, харага далайга тейнх апага дийнх буолар.

Ити ааспыт 1942 снл сайыаыгар Тула куорат туһаайылытынан өссө биир дэриэбинэни өстөөх үөр дэриэтин босхолуурга кини полкатын кинэн инприитин үгэллэр этэ. Оттон төсикталтан утувон тахсан баран Ленинградскай фронт биир бөлөбүөй чааһыгар түбөспүт, сэрлэһэ баалачча үөрүдэхтээминт буо-

Улуу Кыайыы 50 сылын көрсө
СЭРИИ ОСПОТ
„БЭЛЭҤЭ“

Пунга, данинзэх фронтовикка, саллаат эрх барыта
ымсынарар, сабыс-сага автоматын, буулан бараг
аатырар-сурагырар ПНШ-ын рядовой Оконешни-
ковка, сага уода Кгорга туттарымылара бэйхэе туспа
нараарада хөрнэтэ сызнаазада. Оччолорго итинник
автоматынан толору сэлбэлзэ илжк эгнэйт.

Абытайдаах сарин салаат эрэйдээн суоруна суоллуур хачыгырас угуох илинтин аһымат тар-бахтара билиги киһибитин өссө биридэ ыбылы хар-баабиттара. 1944 сыл тохсунньуутугар Кыһыл Ар-мия саринлэра Арбаа дивизи баһысхан нигэн ки-рингэ турумуттара. Уһус сылын өлөр-тиллэр аһ-нынан салаат дьылбатын сүгэһэрин ындыһаһымат саха уола, нууччалыы чоорду да баһбат бэйгэ, оһон-манан булкууан-тадьыан киһилэрдин сир ба-лачча быһаарса сатыыр буолла. Егор тугу диирин бэл Кавказ, Орто Азия да дыоно өйдүүргэ дьылыар. Кырдык да элбэх, иллээхтин биридэ оһорбут бэр-тээхэй араас оһумтаах дойду эһипит билигин, Совет-скай Союз дыоно, дин саһгыр ырыых-ыраах баар Саха сирин ыччата Егор Оһонсһиннов.

Бу сырыгта сэрии нисалэх кылыһа обургу ха-
нас окупамалын быһа сырбатан ааста, угуоҕун тосту
охсубут. Сэриинит саллаат ааньала, урун тыһа—
медсестра. Эдэркээн нуучча кылыһа уу-хаар баспыт
харааһын Егор олохун гыһах күүтүгэр диэри умнууба-
тара. Бэйэтин да, кинини да уоскута сатаахтыыр
быһаһыллах. Ол улуҕардээх дүүдөм-даадан ортоту-
гар сыһыһа-халты туттубута да буолаахтыа. Уот бу-
дулбан аһыгар хайдах-туох бөрөөн-тараан бөрү
бээсэнидээбиттэн эмнэ тутулуктаннаҕа. Быһата,
туга эрэ табыллыбынна эмсэҕэлээбит угуох олдьу-
солдьу холбонмут. Иһиһэ ҕыһан ҕилсэ уурбуттара
туһалаабатах. Үс төгүд ити илигинин операцияланы-
лар. Онтуката үтүө буолбанынна бисэ кыһа быһа Ле-
нинград уонна Кировская уобалас госпиталларын
кэриיתэрин эмтээбиттэрэ. Оттон бойбуой добоһторо
кыайыһ-хоҕуу аргыстанан тус Ардаа, Европа диэ-
ни, ҕыһа турбуттара.

Фронтанык саллааттар ошүенинээх урдустартан
Нйэ дойдубарын илдын тэбистэрбиттерин, модубүө-
нүнүн хаарыаһыах дьоннорун кыдыллыттарын иһин
оһу-сааһы ыстааһахтын кэстэһэр ыра санаадаахта-
кы. Модуһуниах өстөөдү үлүтү охсон, бэйэтин сы-
тыһан арбаар Берлин үрдүкүн Кыайыл Зияматын
орго күөртүһүн ытык андыардаахтара, Егор ол сү-
дү иһин өлөрчүтүн толорор кыага суох буолбутут-
тан эмиз да кыһыйан ыла. Ол быһаһгар Улуу
кыргыһыы уота иһин салаабатарыттан, тыһыһах
ордон төрөөбүт Сахатын сиригэр, ахтылбаннах
алдыһыгар эһизгэ төһөр аһаһта түрбүтүттан эмиз
да олуһун диил үөрөрө.

Дойдугаар эмэгтэгийг мээ уушгуу бэрдэ Николай Васильевич Скрабин—Кыра Ньюкулай—хатынганаан цамчга бэйлэлэх чарт өнгөрөн тостубут окумалын үгүөхтарын өссө биридэ туттарбыта. Ардыгар босхо бирбыт курдук буолан алаттыыра. Ону ширгьлтара төрдөй, чарт чираас мастарын чингэтэн биэрэлдэрэ. Кини иттигистилэһин хара олүүөр дээрнэ, 48 сыл устата, туһанаан Кыра Ньюкулайы үтүө тыллаһынан ахтарга.

Дээ били бу сэтэммит сэдэлшнньлгтар ахтыбыт
үмрүмкэй баясныт түгээр сасныт сэрнн оспот «бэлэ.

93» баарын улам-улам сыллата биллээрз буолан
нчитэ. Итин эрөйдөөх этэ-синэ тастан кирибти быы-
кайыгы дараны сөбүлэбэтэ быһыылаах. Ону этин
сааһын быһыһынан үтөйэн таһааран барда. Ол сири-
нэн тириэнтэ хараарда. Сыл бодолтоох көм ааста,
аны эмискэ маалдьан, онтон сылтаан иһэн хаалла.
Балыһаһа хирургическай отделениеда бэс хонук-
ка сытыаран көрдүлөр-иһитилэр да, реингеһэ тү-
һөрөн эрэ баран тугун ханнысын быһаардылар. Ити
түмүр кыракый бытархайа сото унуоҕар хатаммат
эбит. Дээ операциялаан, ор-өтөр гымматылар, ол
42 сылы быһа тыһынаах эскэ кыбыллан сылдыбыт
дыаабалы ороон ыллылар. Бу түбэлтэ 1987 сыл
мам айыгар буолбута.

Ага дайду Улуу сэрэнтигэр Е. Н. Олонешников колхоһугар биригэдиһирдин сымдаан барбыта. Суостаах, алдырхайдыах 1941 сыл кыһынтыгар Серпухов куоракка фашистардьыд дьулааннаах кыдыһыы уотугар түбэспүтэ. Улуу столица Москва аныттан күөдүлчүлэһипт хааннаах талабырдыттары суһарыы кутаатыгар 120-чэ саха буойуннара биһир чааска түбэһэн сэрилдэспиттэрэ. Фронгта аттаналларыгар кэлин аатырдыт сэрэнитти Семен Флегонтов, дойдутугар иһэлэпит буолан төннүбүт хоодуот буойун Афанасий Никитини кытта аргыстаспыттара.

Будуугтан идэвхлэхэд көбөрүүттөн тымынаах ордон эргиллибэттери хомуйан Д. Д. Местников «Кызыл Танда» дүзн колхоу тэрибита. Онно хонзу биригздынирнэн бөркэ табыллан үлэлин сырыттадына. Егор Оконешниковы оччолорго оройуонна сана үөскээбит салаага—кырымахтаах хара саһыл нитэр фериага сабиэдиссэйинэн анаабыттара. Биллги эргин ити кыыллары сүөһүлээбит дүзн бу нннээз ним да суога.

Колхохум туфа дүн эдэрттэн эриллэбиг, фронтоник дүн ааты сүгүн сүмлүт киби ферма атабар туруутугар, барыстаах салза буолуутугар элбэхтик түбүүгүбүтэ, сыратын-харатын биэрбитэ. Ферма биин ийэ саһылыттан торүүбү ымыгыта, үрдүк сыналлаах таһынын дойдү валютнай фондугар туттарылаах оройонгога биин бастын үлэлээх коллективынан ааттамыта.

Улуу сэрин нисэднэгтэ, колхознай олох ветерана Е. Н. Оконешников Хотугулуу-Арбааны фронт сэрининтэрин слетуар Москвада баран нэлбитээх. Кини онно улахан үөрүүдээх күннэргэ эрэ кэтэр мааны хара нөстүүмүгөр туох-баар нагараадаатын барытын ниллэммитэ. Ада дойду сэринтин I степеннээх, Албан аат III степеннээх орденнарын, Москва, Ленинград оборонатын кыттылзаава, о. д. а. мэдээлэрин.

— Ийнэ эрхдээх уон алтата ороломмутуттан бы-
ыргы олох тымныкы тынна хараһан сымччак инкнэ
дэх эрэ оёо тыллыһах хаалан кини-хара буолбунбут.
Мини түөрт оёо аҕатабын, үгүс сизинэр эһэлэрэбин.
Сизин динэн баар эбит олус күндү кини. Орто дойдуга
олорон айһара дьолун-соругун түөмчүтэ. Кини-
нэр күн сирин көрөллөрүн, олох олоколлорун туһу-
тар тугу да харыстаммыкка үлэлээн, астоохтон тол-
убакка охсуһан үйбэтин моһоон эрдэхлнт, — диирэ.
Уонна Улуу Кыайыы үйэ аҕардаах үөрүүлээх үбү-
дүйүтүр, ерөгөйдөөх ыһыаһар тийдэрбин динэн
арадаа.

Диадиги саха ыалын да, колхозтаах соччо баайа алыма суох остуоллаах олохторх да уопна ордун эрин мэнэистибит, этни-сүмүнн сэймэнгэтэбит содулара барыта дьайааннар ол сырдык ырате туолар ыада суоҕа. Энир дойдуллаахпыт, ыччаака үтүү кэс ылларын этлэр элпит. Е. Н. Окоенникова дьуун утугар утуҕа сытаахтыр.

Петр СЕДАЛИЩЕВ,
сэрин, үзү ветерана.

ДЬЫЛЛАР УОННА
ДЬОННОРБАСТАКЫ ХАРАҢАЧЧЫНАН
БУОЛБУТА

Эбэрдэлибит!

Сахаларта урут бил-
либэтэх эстрада диэн
тыл күүрөс тыныһыгар
бастаан хараҥаччылары-
нан дьон-норуот дууһа-
тын абылаабыт кэрэ куо-
ластаахтар Лев Попов,
Ольга Иванова уонна үн-
күүһүт Дмитрий Неус-
тров ааттара республи-
ка үрдүнэн кылбагыны
көмүттэрэ.

—Эстрадалык бюро ди-
ректора Михаил Алек-
сандрович Решетников
киинин Москвага эстрада
артистарын мастарыс-
кыларга үөрөттөрбүтэ.
Онон Африка негрдарын
биир апа ууһун баһылы-
тын үнүкүүтүн — ритуаль-
най үнүкүүнү туруорбут-
тар ээ. Саха эстрадалык
тар Дима ол африкаускай
үнүкүүтүн толорор артист
бүгүмүгэ диэри сценага
тахса иһин, — диэн ахты-
быта Д. М. Неустров 60

салаһан билиитин үнүкүү
конкурсугар О. П. Ива-
нова-Сидоренко, Саха
Республикатын үтүөлээх
артистката. —Кэргэнин
Анна Николаевнаны та-
нара курдук саныыра.
Ыраах гастроллартан
кэргэнигэр, ололоругар
малдьт туох эмт кэли-
лээх буолара. Суолта-
абанга сылдьан мин Ве-
рочкабынан наһаа тап-
салары. Киини сүгөн
көтөбөн ололоругар ах-
тылдьаһан таһаарара эби-
тэ буолуо. Үнүкүүрүн
таһынан наһаа үчүгэйдик
ылыыра. Ордуу «Укра-
инага суох динилэр күн-
нээх хара саһылы» диэн
арыаны таптыра. Ки-
лэттэ иһэти мин агар-
дах Верочка киини
«Украй Убаан» диэн аат-
тыыра. О, үөрөн-көтөн,
айыгырааччы күлөн үрүн
көмүттүрөс тиһэтэрэ ко-
төн ололоро бу баарга
дылы. Нэлэи ололорбут

сылларбар Димада ти-
һэр үтүө санаалаах, үө-
рүннөөт, хомойоро эмнэ
турган киини көрсө
киинин. Ол киин буолуо
айыһабын, хомойобун.
Сахага үһэстэни айыт-
тылаах, айыта байыта
анан биэрбит олохтон би-
һиги сатаай сөгүс олох-
тоох көмүттүгэр мүлчү
туһунт абыһыт. Дима тө-
рөөбүт дойдутун хайдах
эрэ уратылык, сахалыы
имэниэхтин таптыыра.
Сайын уонһулатыгар
бардар эрэ хайаан да
алаастарга тиһибит, дьо-
нуу-сэргэтин унуобун ка-
рыһыт, биһигэ үөскээбит,
улааппыт доросторун бу-
лан көрсүбүт уонна ханна
эрэ сэргэ туруорбут буо-
лара. Баар, үһэс кыл-
гас буолан ити курдуу
өрүһүсүтүгү ололорбута
буолуо...

Дмитрий ол таптаабыт,
ыраах сирдэргэти курдат-
ты тартарбыт сирэ Ва-
бада үрөһүн биһир бүтүм
алааһа Ого Мэһэтэ этэ.
Киин минни 1933 сыл-
лаахха ыам ыйын 15 кү-
нүгэр төрөөбүтэ. Очо-
лорго собуруу Вабада
Сулбаччы сирэ этэ.
Онон Дима байытын Сул-
баччынан абыһыра. Чу-
раҥы оройуонун колхоз-
тарын хоту көлөрүүтэ ба-
бадалар эмнэ түбөспүтэ.
ро, Ийэтэ Елена Григо-
рьевна Федотова колхо-
зун кытта Кэбээһигэ көс-
пүтэ. Уол аһаһыгар ил-
тиһэ хаалбыта. Эһэтэ
Николай Павлович Неус-
тров биһир сиргэ таба
ололорбт, кэлиһлээх ба-
рыһылаах киһи этэ. Иһэ-
гынан сүгүнн Сулбаччы-
нан, Мындабаайынан, Ха-
даарынан, Уорбанан, Дьо-
куускайынан батыһына-
ра сылдьыбыта. 1946,
1947 сылларга ийэлээх
аһаһа утуу-субуу өлөннөр

(аһаһа бунатын кыраты-
гар олбута) уолчаан то-
гүрүк тулааһа хаалбыта.
Тайа Федотов Николай
Григорьевич иһэ иһан,
7-с кылааһы Мындабаа-
йыга бүтөрбүтэ. Онтон
Дьоккуускайга киһирин тас-
тыл эдэһиһигэр олорон
кулуп үлэһиттэрин ба-
дэминир курса үөрэмнэ.
тэ Идэлэһэн баран Орто
Халыма Сыгы Үһүтөр
нэһиллэгэр, Тонгодо үлэ-
лээбитэ. 1957 сыллаахха
Орто Халымага үлэһин
сылдьан республикага
иһааллыбыт «Доростор-
дуу уонна Эһэ» диэн фес-
тивальга «Булчут үнүкүү-
түн» холорон лауреат
буолбута уонна Москва-
га иһааллыахтаах Саха
сирин литературатын уон-
на искусствотун Күнэ-
ригэр кыттар быраабы
ылбыта. Онон аһаһа сити-
һиһэлэр.

ЫВСЛКС
Киин Иомматтын Бочу-
тунгай градогатыһын на-
вардаалааһыга.
—Дима хара куудара
баттыахтаах, кырдык да
таба курдук дикти киһи
харахтаах, көстөр дьуһу-
нүннэ иһе кыһыра, публи-
каны долгутар артист этэ.
—диэн иһэһир О. П. Ива-
нова — Сидоренко.

Саха драматической, му-
зыкальной театры дирек-
тора Т. П. Местников
Дмитрий ол көмөт үнүкүү
артиһынан үлэһэ ылбыта.
«Тарас Павлович мингин
үнүкүү артыһынан үлэһэ
ылбытыгар олус үөрбү-
түм», — диэн этэрэ кэли-
н Дмитрий Михайлович. Ол
эрээрэ ити үөрүүтэ бэрт
сотору нутураһынан сол-
буллубута — Дмитрий ити
үтүөкэннээх киһини кытта
өр үлэһэбэтэ — Тарас
Павлович күн сириттэн
суох буолбута.

Дмитрий Москвага аа-
тырбыт Махмуд Эсамбаев

на дьарытаммыта. Нэс-
түүмүн байыта уруһаан-
мандардаан тинтэрэ, гри-
мин эмнэ байыта онгосторо,
быһата, өргиччи талаан-
наах киһи этэ.

Талааннаах үнүкүүтү 34
да салаһан туолбакка сыл-
дьан Тува столицатыгар
Кызыл куоракка А. Ба-
дэһын салайааччылаах
гастроллур бөлөхү кытта
сылдьан эмнэһиччи ыл-
дьан 1967 сыллаахха Дьо-
куускай куоракка кэлэн
кулун тутар 10 күнүгэр
олбута.

Тыһах гастролугар киһи
аан дойдуну норуоттарын
үнүкүүрүн толорооччу
быһыһынан сылдьыһыта.

Дмитрий Неустров иһа-
гас олово көлүһэ үрдү-
гэр аһыта. Дальнай Вос-
тогууан, Вурятский, Ту-
винский республикалары-
нан, Чингисий уобала-
һынан, кыһа нэлэмэн Саха
сирин устунан уһуһтаах
уһун гастролларга сыл-
дьыбыта. Ол тухары сче-
нага тахсарыгар олус
эһиһтиһэһэхтин сыһыан-
наһара, хас биһирин хам-
саныһын көрөөччүгэ
тиһэр курдук чочуһара.

—Дмитрий Неустров
искусствога дьинг байы-
тын күүһүнэн, талааннаан
ситинини ылбыта, туспа
суоллаах-ниһээх үнүкүү-
тү буолбута. Аварга
ураты дьаһырдааһа дьин-
нээх талааннаан саха эс-
традалык чыһаалыгар тур-
бута, — диэн Российскай
Федерация уонна Саха
Республикатын народнай
артистката, үнүкүүтү Ев-
докия Александровна Сте-
панова.

Ити курдук саха биһир
талааннаах уолун ылгас
олово дьон-сэргэ сүрүдэр
сүппэт суолу хаалларбыта.

Иван ФЕДOTOV.

Одьулуун.

Хаһаайыстыбалар, предприятиялар болбонтолоругар

«Саха-Дабан» Дьоккуускайдаагы эргиз-промыш-
ленной хампааньы наадыһааччыларга, оройуоннар
оохторхотугар тыа хаһаайыстыбатын техникатын,
оборудованиһын, норуот туттар табаардарын байы-
ларэ тизэһи ылар усулуобуйага атыһыһар:

—электрической уота суох ыраах участкаларга
220 в. күүрүүлээх электроэнергияны үөскэтэр АБ-2
2 кВт бензоагрегаттары — 300 тыһ. солк. уонна АБ-
4 4 кВт (стационарная, конверсионная) — 320 тыһ.
солк.;

—АДИП-1 көһө сылдьар ыһагы мыр установка;
—«Урал» бензиниһэн үлэһир эрбиһи — 57 тыһ.
солк.;

—«Виржис-22» иһик камералаах холодильник —
350 тыһ. солк.;

—иһик ат тардар огу оҕустарар мотилка (олово
сыһаһас, КАМАЗ автомашинна иһикэ, 1,4 м лэтит-
тэхтик ылларар, биһир чааска 0,6 гектары оҕу-
старар кыахтаах — 200 тыһ. солк.;

—олоххо-дьаһахха туттуллар инкубатор (220 в.,
100 устуука кууруһа сыһыһа киһэр, огу тэгэ
эмтэх оттору, тэлэйи куурдуохха сөп). Сыһаһа —
42 тыһ. солк.

Иһилэри таһынан сайаалкалары ылабыт:
—көлүһэ үрдүгэр олодуллубут УДИ-2 көһөрүд-
лэ сылдьар ыһагы мыр установка (25 ыһагы мыр

кыахтаах, двигателэ 1,5 кВт, киһи ыһыһы, ыһы-
аппараттары сууһууу, дезинфекциялааһыны хаа-
чыһар) — 510 тыһ. солк. уонна УДИ-3 (8 ыһагы
мыр кыахтаах) — 459 тыһ. солк.;

—МБ-1 мотоблоктарга шиллэр навесной обо-
рудованиелар: ТОП-350 тэллээх — 100 тыһ. солк.,
ДОП-400 иһик танастыһар приставка — 102 тыһ.
солк.; булуук — 30 тыһ. солк., КН-1,1 мотилка — 45
тыһ. солк., хортуоллур хостооччу — 8 тыһ. солк.,
кырыһы хастааччы — 10 тыһ. солк., мэйиһэр уста-
новка — 52 тыһ. солк.;

—МБ-1 мотоблоктар комплекта навесной обо-
рудованиелаах;

—380 кг көтөһөр кыахтаах «Комек-Горбунок»
байыта хаһаар көтөһөр установкалар;

—бэрэбинэни үттүүргэ насадкалаах дредлэр
станоктары;

—МЭ-6 сүөгэйи иһирдөөччү (электрической), дьэ-
тээһи усулуобуйага арыһыны оҕоруута;

—40 л билээһилэри таһар тэллээх;

—механической лебедоктар, о. д. а. хаһаайысты-
бага наадалаах тэрлэлэр.

Аалыһыһыт, Дьоккуускай к., Держинский уул.,
3/1, А/Я, 089 ИТНП «Саха-Дабан». Телефоннар-
быт: 4-22-86 уонна 4-01-71.

«Саха-Дабан» хампааньы.

Редакторы солбуйааччы М. Н. СИДОРОВА.

НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапча, ул. Карла
Маркса, 28 «а». ТЕЛЕФОНЫ: редактор —
21-332, отделы — 21-265, общий — 21-505.

Учредители (соучредители) газеты «Сага олох» — Министерство печати
и массовой информации Республики Саха (Якутия), Редакция, Местная
администрация района, Районный Совет народных депутатов.
Газета издается на якутском языке, выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Индекс газеты: 54867. Объем — 1 усл. печ. лист. Тираж — 3250

ЗАКАЗ № 84.

Чураччинская районная типография, Мининформпечати Республики Саха (Якутия), с. Чурапча, ул. Карла Маркса, 28 «а».

Күндү адыһыһыттын, балтыһын Нюргустана
Гаврильевна ЗАХАРОВАНЫ 45 саһын туол-
бутунан истинниг эбэрдэлибит. Эһиһэ ча-
һын доруобуһа, уһун дьоллоох олово, дьэ-
тэһэриг, аймах билэ дьоннорун иһитэ,
дэһирин кэрэтин, күндүтүн өссө уһун сыл-
ла, үлэһтэ, үөрө-көтө сылдьаргар, ололор-
гор, иһаргар тапталлаах иһэ, эбээ буола
сылдьар баарабыт.

Балларын Люси, Тоня, Хариана,
убайыт Алексей.

x x x

Күндү саһытын Нюргустана Гаврильев-
на ЗАХАРОВАНЫ пенсияга тахсыһыһынан
итинниг истинниг эбэрдэлибит. Эһиһэ ча-
һын доруобуһа, дэһтэн өссө даһыны иһи-
гин араарбактар, үөс дьоннорун кытта үөрүү-
көтүү арыһтаах өс, уһунун дьоллоохтун
оолортор баарабыт.

Хаандыһаттан Чаһаалыһтар, Ытык Куо-
тан Винокуровтар, Идөөһөһкэһтан Еме-
лиһовтар.

x x x

Күн күбэй иһаһыттын, эбэһэтэ Смена Дмит-
риевна ФЕДОТОВАНЫ 60 саһын туолбут үө-
рүүлээх юбилейынан истинниг эбэрдэлибит.
Эһиһин кытта мадды дьол-соргу, үөһү-үөһү
арыһтаһыгар, ылдьар, кырдыр иһэ,
билэһиһэр, ололорун, сизиниһин үөрүүһүн
уһун сылларга тэгэһэ үлэһтэ сылдьаргар ба-
рабыт.

Кэргэниһ Николай, кыргыттарыһ, үө-
лэттарыһ, сизиниһин, иһиһиттарыһ, күтүү-
гарыһ.

БИЛЛЭРИНЛЭР

«Саха иһэст-сервис» диэн сыаналаах кумааһы-
лары рынок көмүгэр туһаныны бары нөрүһүтэрэ буо-
лаллар. Тэрлэтэлэри приватизациялаһыһыга кон-
сультациһылары биһирин, сыаналаах кумааһылары
таһаарыны, бары акционернай обществолары бил-
лиһиһэрин:

—рынок иһэст көрдүһүтөр үлэһэлэһин (атыы-
тутуу, балэхтэр, сыаналаах кумааһыны иһэһиһэ-
тиһэрэ хаалларары);

—приватизационнай чектэри чековой аукционга
кыттарга атыһылааһын;

—приватизационнай чектэри хаарчада суох атыы-
лаһыны.

Итинни таһынан от ыйын 20 күнүттэн атырдаах
ыйын 9 күнүгэр диэри төрдүс чековой аукционга
«Гормолзавод», аһар-суоттуур киһик, «Якутстрой»,
«Якутавиа», «Бэстээхтээһи тиир-бетон оҕоһунтар
заводтара» акционернай обществолар акцияларын
таһаараллар.

Агентство үлэһиһир биһирэмтэ: 10 ч — 13 ч.

x x x

Иһаһиһиттэри үөрөтөр-үлэһтэр коммерческой
дьоһус «Милосердие» тэрлэтэ банкротка барары-
нан үлэһэһит дьоннор, тэрлэтэлэр биллэрин ха-
һаалка тахсыһыт күнүттэн 10 хоһук иһиһэн кэлэн
аахсаргыһыгар.

Администрация.

x x x

Мындабаайыга өрүс кытыһыгар 8х10 м дьыһээх
ампаардаах, булуустаах, гарантаах, хотонноох, теп-
ликалаах уһааһыһы куоракка киһи хостоох толору
хааһыһылаах квартирага атаһаһыһа. Телефо-
нум: 29-376.

ГАЗ-52 маркалаах массыннаһы дьэз көндөһүгэр
атаһаһыһа. Телефонум: 21-856.

x x x

Васильева Сардана Николаевна аатыгар Чурап-
чы орто оскуолатынан 1985 сыллаахха бэрлэһит
2777029 №-дээх аттестат сүһпүтүнэн дьингэ суоһу-
һа баһыллар.

МАХТАНАБЫТ

Таптаалаах оҕобун Дьячовскай Юрий Дмитрие-
вичи тыһах суолугар аһаарыһа күөс-көмө, тыһах
буолбут Мугулайдаагы участкавой баһыһа коллэк-
тиһыгар (врач Неустроева Татьяна Николаевна),
бииргэ үөрэмэһит табаарыһтарыгар истинг махта-
бын тиһэрэһин.

Ийэтэ М. П. Терютина.

Зарегистрирована Саха
(Якутской) региональной
инспекцией по защите
свободы печати и массо-
вой информации.